ނަންބަރު: IUL(170-SA/170/2020/44)
އިޢުލާން
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި އައި.ޔޫ.އެމް އާއި އައި.ޔޫ.އެމްގެ ލާރނިންގ ސެންޓަރު ތަކުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
1. މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޤުރްއާނިކް ސައިންސަސް 28. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ ޤުރްއާން
2. މާސްޓަރ އޮފް ޢަޤީދާ އެންޑް އިސްލާމިކް ތޯޓްސް 29. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
3. މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޖާރނަލިޒަމް އެންޑް މީޑިއާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް 30. ޑިޕްލޮމާ އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް ފޯ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
4. މާސްޓަރ އޮފް ފިޤްހް އެންޑް އުސޫލުލް ފިޤްހް 31. ޑިޕްލޮމާ އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް
5. މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ލީޑަރޝިޕް 32. ޑިޕްލޮމާ އިން ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އިމާމްޝިޕް
6. މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ޖުޑިޝަލް ސައިންސަސް އެންޑް ޝަރިޢާ ޕޮލިސީ 33. ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް
7. މާސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕަރެޓިވް ލޯސް 34. ޑިޕްލޮމާ އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް
8. މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ލީޑަރޝިޕް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 35. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން
9. މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ 36. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
10. ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ 37. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އިމާމްޝިޕް
11. ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ލޯ 38. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް
12. ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ 39. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އި ން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
13. ބެޗްލަރ އޮފް ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް 40. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޓީޗިންގް
14. ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 41. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް
15. ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު އޮނާރސް 42. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޓްރެވެލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް
16. ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (ޕްރައިމަރީ) 43. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން
17. ބެޗްލަރ އޮފް އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން 44. ސެޓްފިކެޓް 3 ފޯ އިމާމްސް
18. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް 45. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް
19. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޤުރްއާން 46. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
20. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 47. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން
21. ބެޗްލަރ އޮފް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އިމާމްޝިޕް 48. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް
22. ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް 49. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
23. ބެޗްލަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް 50. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން
24. އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ 51. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް
25. ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ 52. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ބޭސިކް އިންގްލިޝް
26. ޑިޕްލޮމާ ފޯ އިމާމްސް 53. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އެރަބިކްލޭންގުއޭޖް
27. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 8 ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 7 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
މޯޑް 1)ކޯސް
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ވާރކް(:
ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް
32,770/- ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއަކުން 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
(މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް 30
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި
ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
މޯޑް 2)ކޯސް
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ވާރކް އަދި
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ ޢަރަބި މާއްދާތަކުން) ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
ރިސާޗް(:
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
38,605/- ރުފިޔާ
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ ޢަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
- އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 8 ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، މޯޑް 1)ކޯސް
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 7 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ވާރކް(:
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ 32,770/- ރުފިޔާ
ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް
30
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
މޯޑް 2)ކޯސް
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ވާރކް އަދި
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ރިސާޗް(:
ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް
38,605/- ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ކުއްލިއްޔ/ާ
ކޯހުގެ ނަން ލެވެލް ސެންޓަރ
ދަންފަޅި ކިޔަވައިދޭ ބަސް
ކޯހުގެ ޖާގަ
ކެމްޕަސް މުއްދަތު
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޤުރްއާނިކް ސައިންސަސް 9
ޢަރަބި
ރޭގަނޑު
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ސައިންސަސް މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޤުރްއާނިކް 9
ދިވެހި
ރޭގަނޑު
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
28,710/- 30 ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ؛
 ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކަށް ވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
 ކީރިތި ޤުރްއާން ބަލައިގެން ކިޔަވަން އެނގުން. ކޯސްފީ ހިލޭ
ނޯޓް: މިޕްރޮގްރާމް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ނިމޭއިރު ޤުރްއާން އެއްކޮށް ހިތުދަސް ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. 30)އެޑެމިނިސްޓްރޭޓިވް
-ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރ ނިމުމުން ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ. ފީ1200/-:)
-ދެވަނަ ސެމެސްޓަރ ނިމުމުން ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ.
-ތިންވަނަ ސެމެސްޓަރ ނިމުމުން ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ.
 އެންމެ ފަހު ދެސެމެސްޓަރ ނިމުމުން ޤުރްއާން އެއްކޮށް ހިތުދަސްކޮށް ނިމޭނެއެވެ. އަދި އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ؛
 ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކަށް ވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
 ކީރިތި ޤުރްއާން ބަލައިގެން ކިޔަވަން އެނގުން. ކޯސްފީ ހިލޭ
ނޯޓް: މިޕްރޮގްރާމް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ނިމޭއިރު ޤުރްއާން އެއްކޮށް ހިތުދަސް ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. 30)އެޑެމިނިސްޓްރޭޓިވް
-ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރ ނިމުމުން ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ. ފީ1200/-:)
-ދެވަނަ ސެމެސްޓަރ ނިމުމުން ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ.
-ތިންވަނަ ސެމެސްޓަރ ނިމުމުން ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ.
 އެންމެ ފަހު ދެސެމެސްޓަރ ނިމުމުން ޤުރްއާން އެއްކޮށް ހިތުދަސްކޮށް ނިމޭނެއެވެ. އަދި އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ.
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ބެޗްލަރ އޮފް ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް 7
ހެނދުނު ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
މެމޮރައިޒޭޝަން އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން 4
ހެނދުނު ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(5 އަހަރު) 2.5
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
މެމޮރައިޒޭޝަން އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން 4
ހަވީރު ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(5 އަހަރު) 2.5

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 8 ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. މޯޑް 1)ކޯސް
ނުވަތަ، ވާރކް(:
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 7 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ 35,370/- ރު ޔާ
ފި
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް
15
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
މޯޑް 2)ކޯސް
ނުވަތަ،
ވާރކް އަދި
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ރިސާޗް(:
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
40,230/- ރުފިޔާ
ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 8 ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ
ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
މޯޑް 1) ކޯސް
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
15 ވާރކް(
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
30,950/- ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ
ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ކުއްލިއްޔ/ާ
ކޯހުގެ ނަން ލެވެލް ސެންޓަރ
ދަންފަޅި ކިޔަވައިދޭ ބަސް
ކޯހުގެ ޖާގަ
ކެމްޕަސް މުއްދަތު
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން
ލެވެލް ސައިންސަސް
މާސްޓަރ އޮފް ޢަޤީދާ އެންޑް އިސްލާމިކް ތޯޓްސް 9
އަދި ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ހަވީރު ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން
ލެވެލް ސައިންސަސް
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޖާރނަލިޒަމް އެންޑް މީޑިއާ 9
އަދި ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ހަވީރު ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 8 ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
މޯޑް 1 (ކޯސް
ނުވަތަ،
ވާރކް):
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ
36,995/- ރުފިޔާ
ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން).
އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް
އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ
10
ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު، މޯޑް 2)ކޯސް
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ ޢަރަބި މާއްދާތަކުން) ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ، ވާރކް އަދި
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، ރިސާޗް(:
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ ޢަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން. 40,880/- ރުފިޔާ
- އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
މޯޑް 1 (ކޯސް
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 8 ގެ ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ވާރކް): 35,370/-
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ނޫންނަމަ (ފިޤް ހް 1، ފިޤް ހް 2، ޢަޤީދާ 1 އަދި ޢަޤީދާ (2 މިމާއްދާތައް، ކޯހުގައި ކިޔަވައިދޭ
ރުފިޔާ
މާއްދާތަކުގެ އިތުރަށް ކިޔަވަންޖެހޭނެއެވެ. ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ
ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
20
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
މޯޑް 2)ކޯސް
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ
ވާރކް އަދި
ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ރިސާޗް(:
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ 40,230/-
ރުފިޔާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
މާސްޓަރ އޮފް ފިޤްހް އެންޑް އުސޫލުލް ފިޤްހް 9
ްތަކުގައި މެންދުރުފަހު އަދި ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސ ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
އެންޑް ލީޑަރޝިޕް މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް 9
މެންދުރުފަހު އަދި ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
މޯޑް 1 (ކޯސް
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 8 ގެ ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ވާރކް):
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ނޫންނަމަ (ފިޤް ހް 1، ފިޤް ހް 2، ޢަޤީދާ 1 އަދި ޢަޤީދާ (2 މިމާއްދާތައް، ކޯހުގައި ކިޔަވައިދޭ
35,370/- ރުފިޔާ
މާއްދާތަކުގެ އިތުރަށް ކިޔަވަންޖެހޭނެއެވެ.
ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ
ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ 20
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ، މޯޑް 2)ކޯސް
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ވާރކް އަދި
ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ރިސާޗް):
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ 40,230/- ރުފިޔާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 8 ގެ ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
މޯޑް 1 (ކޯސް
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ނޫންނަމަ (ފިޤް ހް 1، ފިޤް ހް 2، ޢަޤީދާ 1 އަދި ޢަޤީދާ (2 މިމާއްދާތައް، ކޯހުގައި ކިޔަވައިދޭ
ވާރކް):
މާއްދާތަކުގެ އިތުރަށް ކިޔަވަންޖެހޭނެއެވެ.
35,370/- ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ
ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ 20
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ، މޯޑް 2)ކޯސް
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ވާރކް އަދި
ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ރިސާޗް):
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ 40,230/- ރުފިޔާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ލީޑަރޝިޕް 9
މެންދުރުފަހު އަދި ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ދިވެހި
ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން
ލެވެލް ސައިންސަސް
މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ލީޑަރޝިޕް 9
މެންދުރުފަހު އަދި ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ދިވެހި
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި 28,560/- 20 ރުފިޔާ
ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، 20,010/- 25 ރުފިޔާ
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، 20,010/- 25 ރުފިޔާ
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، 20,010/- 25 ރުފިޔާ
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
ލެވެލް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް
ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 7
ދިވެހި
ހެނދުނު
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް
ލެވެލް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
)ފައުންޑޭޝަން އާއިއެކު(އިމާމްސް ފޮރ ޑިޕްލޮމާ 5
ހަފްތާ ބަންދު ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(4 އަހަރު) 2
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް
ލެވެލް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
)ފައުންޑޭޝަން އާއިއެކު(އިމާމްސް ފޮރ ޑިޕްލޮމާ 5
ހަފްތާ ބަންދު ދިވެހި
ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(4 އަހަރު) 2
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް
ލެވެލް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
)ފައުންޑޭޝަން އާއިއެކު(އިމާމްސް ފޮރ ޑިޕްލޮމާ 5
ހަފްތާ ބަންދު ދިވެހި
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސެމިސްޓަރ(4 އަހަރު) 2

 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، 20,010/- 25 ރުފިޔާ
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، 20,010/- 25 ރުފިޔާ
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
ލެވެލް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް
)ފައުންޑޭޝަން އާއިއެކު(އިމާމްސް ފޮރ ޑިޕްލޮމާ 5
ހަފްތާ ބަންދު ދިވެހި
ހދ. ހަނިމާދޫ ސެމިސްޓަރ(4 އަހަރު) 2
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް
ލެވެލް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
)ފައުންޑޭޝަން އާއިއެކު(އިމާމްސް ފޮރ ޑިޕްލޮމާ 5
ހަފްތާ ބަންދު ދިވެހި
ޅ. ނައިފަރު ސެމިސްޓަރ(4 އަހަރު) 2

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
މޯޑް 1)ކޯސް
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 8 ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ވާރކް(:
ނުވަތަ،
38,295/- ރުފިޔާ
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ 30
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
މޯޑް 2)ކޯސް
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ވާރކް އަދި
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ރިސާރޗް(:
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
42,180/-
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 8 ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. މޯޑް 1)ކޯސް
ނުވަތަ، ވާރކް(:
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު 38,295/- ރުފިޔާ
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ 30
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ، މޯޑް 2)ކޯސް
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ވާރކް އަދި
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ރިސާރޗް):
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ 42,180/-
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ރުފިޔާ
ކުއްލިއްޔ/ާ
ކޯހުގެ ނަން ލެވެލް ސެންޓަރ
ދަންފަޅި ކިޔަވައިދޭ ބަސް
ކޯހުގެ ޖާގަ
ކެމްޕަސް މުއްދަތު
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ޝަރީޢާ ޕޮލިސީ މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ޖުޑީޝަލް ސައިންސަސް އެންޑް 9
ހަވީރު ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ޝަރީޢާ ޕޮލިސީ ސައިންސަސް އެންޑް މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ޖުޑީޝަލް 9
މަހަކު އެއްފަހަރު ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(3 އަހަރު) 1.5

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 8 ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. މޯޑް 1)ކޯސް
ނުވަތަ، ވާރކް(:
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު 38,295/- ރުފިޔާ
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ 30
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ، މޯޑް 2)ކޯސް
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ވާރކް އަދި
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ރިސާރޗް):
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ 42,180/-
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ (ލެވެލް)7 ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) ނުވަތަ،
37,845/- ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ 30
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން)
މަތީގައިވާ ޝަރުޠުގެ އިތުރުން ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
 ޔުނިވަރސިޓީއިން ދޭ ޓެސްޓެއް ނުވަތަ އިންޓަރވިއުއަކުން ފާސްވުން.
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ (ލެވެލް)7 ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ 37,845/- 30 ރުފިޔާ
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން)
މަތީގައިވާ ޝަރުޠުގެ އިތުރުން ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
 ޔުނިވަރސިޓީއިން ދޭ ޓެސްޓެއް ނުވަތަ އިންޓަރވިއުއަކުން ފާސްވުން.
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
މާސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕަރެޓިވް ލޯސް 9
ހަވީރު އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ލޯ 8
ހަވީރު ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ 8
ހަވީރު ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް، އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
59,345/- 30 ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް، އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން 27,560/- 30 ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް، އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން 14,640/- 30 ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އޮނާރސް ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު 7 ލެވެލް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ހަވީރު އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(8 އަހަރު) 4
ލޯ އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް 6 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ހަވީރު އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(4 އަހަރު) 2
ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ހަވީރު އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް، އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ 14,640/- 30 ރުފިޔާ
ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް، އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ 14,640/- 30 ރުފިޔާ
ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް، އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ 14,640/- 30 ރުފިޔާ
ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް، އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ 14,640/- 30 ރުފިޔާ
ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ 5 ލެވެލް އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ކުއްލިއްޔާ
ހަވީރު އިނގިރޭސި
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ހަވީރު ރޭސި އިނގި
ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ހަވީރު ރޭސި އިނގި
ހދ. ހަނިމާދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ހަވީރު އިނގިރޭސި
ޅ. ނައިފަރު ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 8 ގެ ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
މޯޑް 1)ކޯސް
ނުވަތަ،
ވާރކް(:
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
32,445/- ރުފިޔާ
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
30
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ 2)ކޯސް
މޯޑް
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ވާރކް އަދި
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު، ޗް(:
ރިސާ
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، 38,280/-
ރުފިޔާ
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މިޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 8 ގެ ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
މޯޑް 1)ކޯސް
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ވާރކް(:
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
32,445/- ރުފިޔާ
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު 30 މާލެ
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
މޯޑް 2)ކޯސް
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ވާރކް އަދި
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ރިސާޗް(:
38,280/- ރުފިޔާ
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ކުއްލިއްޔ/ާ
ކޯހުގެ ނަން ލެވެލް ސެންޓަރ
ދަންފަޅި ކިޔަވައިދޭ ބަސް
ކޯހުގެ ޖާގަ
ކެމްޕަސް މުއްދަތު
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ލީޑަރޝިޕް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 9
ރޭގަނޑު ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ލެވެލް ލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ކުއް
މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ 9
ރޭގަނޑު ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު ދިވެހި
ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ނުވަތަ،
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ ޢަރަބި މާއްދާތަކުން) ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ ޢަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
 - އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 8 ގެ ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު 1
މޯޑް)ކޯސް
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ވާރކް(:
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ 32,445/-
ރުފިޔާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ 30
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
މޯޑް 2)ކޯސް
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ވާރކް އަދި
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ރިސާޗް(:
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
38,280/- ރުފިޔާ
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 8 ގެ ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ މޯޑް 1)ކޯސް
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ 30 ވާރކް(:
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ، 32,445/- ރުފިޔާ
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ 9
ރޭގަނޑު ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ލެވެލް ލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ކުއް
ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ މާސްޓަރ އޮފް 9
ރޭގަނޑު ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ އަދި ހަފްތާ ބަންދު ދިވެހި
ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ، މޯޑް 2)ކޯސް
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން. ވާރކް އަދި
އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. ރިސާޗް(:
ނުވަތަ، 38,280/- ރުފިޔާ
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ ޢަރަބި މާއްދާތަކުން) ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ ޢަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 8 ގެ ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
މޯޑް 1)ކޯސް
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ވާރކް(:
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
32,445/- ރުފިޔާ
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(30
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
މޯޑް 2)ކޯސް
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
ވާރކް އަދި
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. ނުވަތަ،
ރިސާޗް(:
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ ޢަރަބި މާއްދާތަކުން) ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
38,280/- ރުފިޔާ
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ ޢަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ލެވެލް ލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ކުއް
މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ 9
ރޭގަނޑު ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ އަދި ހަފްތާ ބަންދު ދިވެހި
ސިޓީ ފުވައްމުލަކު ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 8 ގެ ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު މޯޑް 1)ކޯސް
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ވާރކް):
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ 32,445/- ރުފިޔާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
30
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
މޯޑް 2)ކޯސް
ވާރކް އަދި
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ރިސާޗް(:
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
38,280/- ރުފިޔާ
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 8 ގެ ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
މޯޑް 1)ކޯސް
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ވާރކް(:
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
32,445/- ރުފިޔާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
30
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
މޯޑް 2)ކޯސް
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު، ވާރކް އަދި
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، ރިސާޗް(:
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ، 38,280/- ރުފިޔާ
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ 9 ލެވެލް އެޑިޔުކޭޝަން ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ރޭގަނޑު ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ އަދި ހަފްތާ ބަންދު އިނގިރޭސި
ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ މާސްޓަރ އޮފް 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ރޭގަނޑު ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ އަދި ހަފްތާ ބަންދު އިނގިރޭސި
ސިޓީ ފުވައްމުލަކު ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ (ލެވެލް)7 ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.)މީގެ
ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.)މީގެ
17,275/- 30 ރުފިޔާ
ތެރެއިން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން(
މަތީގައިވާ ޝަރުޠުގެ އިތުރުން ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
 ޔުނިވަރސިޓީއިން ދޭ ޓެސްޓެއް ނުވަތަ އިންޓަރވިއުއަކުން ފާސްވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ) ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި
ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
26,820/- 30 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި
ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
25,275/- 30 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ 8 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހޮނިހިރު ދުވަހު ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން)ޕްރައިމަރީ(7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ރޭގަނޑު ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ އަދި ހަފްތާ ބަންދު އިނގިރޭސި
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ބެޗްލަރ އޮފް އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން 7 ލެވެލް އެޑިޔުކޭޝަން ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ރޭގަނޑު ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ އަދި ހަފްތާ ބަންދު އިނގިރޭސި
ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
25,275/- 30 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ، 34,195/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ)ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން 29,620/- 30 ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ބެޗްލަރ އޮފް އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ރޭގަނޑު ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ އަދި ު ހަފްތާ ބަންދ އިނގިރޭސި
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހަވީރު ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޤުރްއާން 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހެނދުނު ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3

 މަތީ ސާނަވީ)ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން 29,620/- 30 ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ)ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން 29,620/- 30 ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ)ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި 29,620/- 30 ރުފިޔާ
ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ)ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
31,980/- 30 ރުފިޔާ
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޓީޗިންގ ޤުރްއާން ބެޗްލަރ އޮފް 7
ހަވީރު ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޤުރްއާން 7
ރޭގަނޑު ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ އަދި ހަފްތާ ބަންދު ދިވެހި
ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޤުރްއާން 7
ރޭގަނޑު ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ އަދި ހަފްތާ ބަންދު ދިވެހި
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓަޑީޒް ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް 7
ދިވެހި
ހެނދުނު
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3

 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ)ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި 31,980/- 30 ރުފިޔާ
ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ، 16,080/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީގެ) 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
12,895/- 30 ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓަޑީޒް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ބެޗްލަރ އޮފް 7
ރޭގަނޑު ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ އަދި ހަފްތާ ބަންދު ދިވެހި
ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ 5
ހަވީރު ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ 5
ދިވެހި
ހެނދުނު
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީގެ) 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
12,335/- 30 ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީގެ) 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
12,335/- 30 ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޓީޗިންގ ޤުރްއާން ޑިޕްލޮމާ އިން 5
ދިވެހި
ހެނދުނު
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ ޤުރްއާން 5
ހަވީރު ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 3 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ؛
 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން 25,050/- 30 ރުފިޔާ
*
މިކޯހުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ނިމުމުން، އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް ދެވޭނެއެވެ.
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 3 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ؛
 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން 25,050/- 30 ރުފިޔާ
*
މިކޯހުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ނިމުމުން، އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް ދެވޭނެއެވެ.
 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ، 11,440/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ، 11,440/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ކޯހުގެ ނަން ލެވެލް ސެންޓަރ ކުއްލިއްޔ/ާ
ދަންފަޅި ކިޔަވައިދޭ ބަސް
ކެމްޕަސް މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ
ފޯ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ރަބިކް ލޭންގުއެޖް ެ ޑިޕްލޮމާ އިން އ 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
ހެނދުނު ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(4 އަހަރު) 2
ފޯ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ރަބިކް ލޭންގުއެޖް ެ ޑިޕްލޮމާ އިން އ 5 ލެވެލް ލޭންގުއެޖް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ހަވީރު ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(4 އަހަރު) 2
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ލޭންގުއެޖް ރަބިކް ެ ޑިޕްލޮމާ އިން އ 5 ލެވެލް ލޭންގުއެޖް
ހެނދުނު ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ރަބިކް ލޭންގުއެޖް ެއ ޑިޕްލޮމާ އިން 5 ލެވެލް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
ހަވީރު ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 3 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 11,520/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 3 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 11,520/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 2 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 3,600/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 2 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 3,600/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 2 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 3,600/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 2 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 3,600/- 30 ރުފިޔާ
ލޭންގުއެޖް އެރަބިކް އިން ކެޓް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފި 4 ލެވެލް ލޭންގުއެޖް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ހެނދުނު ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ލޭންގުއެޖް އެރަބިކް އިން ންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އެޑްވާ 4 ލެވެލް ލޭންގުއެޖް
ހަވީރު ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް އިން 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
ޢަރަބި
ހޮނިހިރު
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް އިން 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
ހެނދުނު ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް އިން 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
ހަވީރު ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް އިން 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
ހަފްތާ ބަންދު ޢަރަބި
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 2 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 3,600/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 2 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 3,600/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 2 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 3,600/- 30 ރުފިޔާ
 އައި.ޔޫ.އެމް ގެ ޢަރަބި ބަހުގެ ސެޓްފިކެޓް 1 ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ، 1,950/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 1 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 އައި.ޔޫ.އެމް ގެ ޢަރަބި ބަހުގެ ސެޓްފިކެޓް 1 ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ، 1,950/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 1 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 އައި.ޔޫ.އެމް ގެ ޢަރަބި ބަހުގެ ސެޓްފިކެޓް 1 ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ، 1,950/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 1 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް އިން 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ހަފްތާ ބަންދު ޢަރަބި
ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް އިން 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
ހަފްތާ ބަންދު ޢަރަބި
ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ހދ. ހަނިމާދޫ
ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް އިން 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް ލޭންގުއެޖް އެރަބިކް
ހަފްތާ ބަންދު ޢަރަބި
ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ޅ. ނައިފަރު
އޮފް އެރަބިކް ކުއްލިއްޔާ
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް އިން 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް ލޭންގުއެޖް
ޢަރަބި
ހޮނިހިރު
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް އިން 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް ލޭންގުއެޖް
ހެނދުނު ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް އިން 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް ލޭންގުއެޖް
ހަވީރު ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1

 އައި.ޔޫ.އެމް ގެ ޢަރަބި ބަހުގެ ސެޓްފިކެޓް 1 ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ، 1,950/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 1 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 އައި.ޔޫ.އެމް ގެ ޢަރަބި ބަހުގެ ސެޓްފިކެޓް 1 ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ، 1,950/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 1 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 އައި.ޔޫ.އެމް ގެ ޢަރަބި ބަހުގެ ސެޓްފިކެޓް 1 ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ، 1,950/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 1 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 އައި.ޔޫ.އެމް ގެ ޢަރަބި ބަހުގެ ސެޓްފިކެޓް 1 ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ، 1,950/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 1 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން. 300/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން. 300/- 30 ރުފިޔާ
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް އިން 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް ލޭންގުއެޖްއެރަބިކް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ހަފްތާ ބަންދު ޢަރަބި
ސެމިސްޓަރ 1
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް އިން 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް ލޭންގުއެޖް
ހަފްތާ ބަންދު ޢަރަބި
ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް އިން 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް ލޭންގުއެޖް
ހަފްތާ ބަންދު ޢަރަބި
ހދ. ހަނިމާދޫ ސެމިސްޓަރ 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް އިން 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް ލޭންގުއެޖް
ހަފްތާ ބަންދު ޢަރަބި
ޅ. ނައިފަރު ސެމިސްޓަރ 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް އިން 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް ލޭންގުއެޖް
ޢަރަބި
ހޮނިހިރު
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް އިން 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް ލޭންގުއެޖް
ހެނދުނު ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1

 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން. 300/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން. 300/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން. 300/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން. 300/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން. 300/- 30 ރުފިޔާ
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް އިން 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ހަވީރު ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް އިން 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
ހަފްތާ ބަންދު ޢަރަބި
ސެމިސްޓަރ 1
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް އިން 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
ހަފްތާ ބަންދު ޢަރަބި
ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް އިން 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
ހަފްތާ ބަންދު ޢަރަބި
ހދ. ހަނިމާދޫ ސެމިސްޓަރ 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް އިން 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
ހަފްތާ ބަންދު ޢަރަބި
ޅ. ނައިފަރު ސެމިސްޓަރ 1

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ
ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
37,745/- 25 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ
ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
37,745/- 20 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ
ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
37,745/- 20 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ކުއްލިއްޔ/ާ
ކޯހުގެ ނަން ލެވެލް ސެންޓަރ
ދަންފަޅި ކިޔަވައިދޭ ބަސް
ކޯހުގެ ޖާގަ
ކެމްޕަސް މުއްދަތު
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލެވެލް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓިންގ ބެޗްލަރ އޮފް 7
ހަވީރު އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލެވެލް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓިންގ ބެޗްލަރ އޮފް 7
އިނގިރޭސި
ހަފްތާ ބަންދު
ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލެވެލް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓިންގ ބެޗްލަރ އޮފް 7
އިނގިރޭސި
ހަފްތާ ބަންދު
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
37,745/- 20 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
37,745/- 20 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
13,340/- 25 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓިންގ ބެޗްލަރ އޮފް 7 ލެވެލް ސްޓަޑީޒް މެނޭޖްމެންޓް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
އިނގިރޭސި
ހަފްތާ ބަންދު
ހދ. ހަނިމާދޫ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓިންގ ބެޗްލަރ އޮފް 7 ލެވެލް ސްޓަޑީޒް
އިނގިރޭސި
ހަފްތާ ބަންދު
ޅ. ނައިފަރު ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓިންގ ޑިޕްލޮމާ އިން 5 ލެވެލް ސްޓަޑީޒް
ހަވީރު އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
13,340/- 20 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
13,340/- 20 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
13,340/- 20 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓިންގ ޑިޕްލޮމާ އިން 5 ލެވެލް ސްޓަޑީޒް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
އިނގިރޭސި
ހަފްތާ ބަންދު
ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓިންގ ޑިޕްލޮމާ އިން 5 ލެވެލް ސްޓަޑީޒް
ހަވީރު އިނގިރޭސި
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓިންގ ޑިޕްލޮމާ އިން 5 ލެވެލް ސްޓަޑީޒް
ހަވީރު އިނގިރޭސި
ހދ. ހަނިމާދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
13,340/- 20 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
36,640/- 30 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ، 24,180/- 30 ރުފިޔާ
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން
*
މިކޯހުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ނިމުމުން، އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ދެވޭނެއެވެ.
ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓިންގ ޑިޕްލޮމާ އިން 5 ލެވެލް ސްޓަޑީޒް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ހަވީރު އިނގިރޭސި
ނައިފަރު ޅ. ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ފައިނޭންސް ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް 7 ލެވެލް ސްޓަޑީޒް
ހަވީރު އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް 5 ލެވެލް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ހަވީރު އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(4 އަހަރު) 2

 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ، 12,065/- 30 ރުފިޔާ
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
36,245/- 30 ރުފިޔާ
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
*
މިކޯހުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ނިމުމުން، އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އިމާމްޝިޕް ދެވޭނެއެވެ.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ، 16,420/- 30 ރުފިޔާ
18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން
*
މިކޯހުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ނިމުމުން، އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑ އިމާމްޝިޕް ދެވޭނެއެވެ.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ، 8,495/- 30 ރުފިޔާ
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން
ހަވީރު އިނގިރޭސި ފައިނޭންސް އިސްލާމިކް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
އިމާމްޝިޕް ް އެންޑ ލޯކަލް ގަވަރނަންސް ބެޗްލަރ އޮފް 7 ލެވެލް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ހަފްތާ ބަންދު ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(8 އަހަރު) 4
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
އިމާމްޝިޕް ް އެންޑ ް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް ޑިޕްލޮމާ އިނ 5 ލެވެލް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ހަފްތާ ބަންދު ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(4 އަހަރު) 2
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ހަފްތާ ބަންދު ދިވެހި އިމާމްޝިޕް ް ގަވަރނަންސް އެންޑ ލޯކަލް އިން އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް 4 ލެވެލް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
10,665/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
10,665/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
9,495/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 9,495/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
ކޯހުގެ ނަން ލެވެލް ސެންޓަރ ކުއްލިއްޔ/ާ
ދަންފަޅި ކިޔަވައިދޭ ބަސް
ކެމްޕަސް މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ
ކޮންޓިނިއުއިންގ ސެންޓަރ ފޯ
ހަވީރު ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކޮންޓިނިއުއިންގ ސެންޓަރ ފޯ
ހަވީރު ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ލ.ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކޮންޓިނިއުއިންގ ސެންޓަރ ފޯ
ހަވީރު ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ޓީޗިންގ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
މާލެ
ކޮންޓިނިއުއިންގ ސެންޓަރ ފޯ
ޓީޗިންގ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ލ. ފޮނަދޫ

 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 9,495/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 9,495/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 9,690/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 9,690/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
1980/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
ޓީޗިންގ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން ކޮންޓިނިއުއިންގ ސެންޓަރ ފޯ
ހަވީރު ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ހދ. ހަނިމާދޫ
ކޮންޓިނިއުއިންގ ސެންޓަރ ފޯ
ޓީޗިންގ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ޅ. ނައިފަރު
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހެނދުނު ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ދިވެހި އިމާމްސް ފޯ 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހެނދުނު
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1

 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
1980/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 1980/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 1980/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 1980/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 2,020/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
ހަފްތާ ބަންދު ދިވެހި އިމާމްސް ފޯ 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން ކޮންޓިނިއުއިންގ ސެންޓަރ ފޯ
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
އިމާމްސް ފޯ 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަފްތާ ބަންދު ދިވެހި
ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
އިމާމްސް ފޯ 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަފްތާ ބަންދު ދިވެހި
ސެމިސްޓަރ 1
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
އިމާމްސް ފޯ 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަފްތާ ބަންދު ދިވެހި
ހދ. ހަނިމާދޫ ސެމިސްޓަރ 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ޤުރްއާންއިން ޤިރާއަތުލް 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ދިވެހި
ހެނދުނު
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1

 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 1 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 30 1,660/-ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 16 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 1 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 30 1,660/-ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 16 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 1 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 30 1,660/-ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 16 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 1 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 30 1,660/-ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 16 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއްފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން. އަދި،
300/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ޤުރްއާނުްއިން ޤިރާއަތުލް 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ދިވެހި
ހެނދުނު
މާލެ ހަފްތާ 10
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ޤުރްއާނުްއިން ޤިރާއަތުލް 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު ދިވެހި
ފޮނަދޫ ލ. ހަފްތާ 10
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ޤުރްއާނުްއިން ޤިރާއަތުލް 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަފްތާ ބަންދު ދިވެހި
ހދ. ހަނިމާދޫ ހަފްތާ 10
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ޤުރްއާނުްއިން ޤިރާއަތުލް 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަފްތާ ބަންދު ދިވެހި
ހަފްތާ 10
ޅ. ނައިފަރު
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ޤުރްއާންއިން ޤިރާއަތުލް 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ނު ހެނދު ދިވެހި
މާލެ ހަފްތާ 3

 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއްފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން. އަދި،
300/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއްފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން. އަދި،
300/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއްފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން. އަދި،
300/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 30 10,240/-ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
ޤުރްއާންއިން ޤިރާއަތުލް 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ހަވީރު ދިވެހި
ހަފްތާ 3
ލ. ފޮނަދޫ
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ޤުރްއާންއިން ޤިރާއަތުލް 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަފްތާ ބަންދު ދިވެހި
ހދ. ހަނިމާދޫ ހަފްތާ 3
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ޤުރްއާންއިން ޤިރާއަތުލް 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ްތާ ބަންދު ހަފ ދިވެހި
ޅ. ނައިފަރު ހަފްތާ 3
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
އިންގްލިޝް ފޯ ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 30 10,240/-ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 30 10,240/-ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 30 10,240/-ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 30 10,240/-ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
އިންގްލިޝް ފޯ ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ހަވީރު އިނގިރޭސި
ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
އިންގްލިޝް ފޯ ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އިނގިރޭސި
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ޓޫރިޒަމް އިންގްލިޝް ފޯ ޓްރެވަލް އެންޑް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
އިނގިރޭސި
ހަފްތާ ބަންދު
ހދ. ހަނިމާދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
އެންޑް ޓޫރިޒަމް އިންގްލިޝް ފޯ ޓްރެވަލް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
އިނގިރޭސި
ހަފްތާ ބަންދު
ޅ. ނައިފަރު ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 2,300/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 1 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 2,000/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 16 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 1 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 2,000/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 16 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއް ފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ނުވަތަ، 900/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއް ފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ނުވަތަ، 900/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ޕަރޕަސް ފޯ ޖެނަރަލް އިން އިންގްލިޝް 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ހަވީރު އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ފޯ ޖެނަރަލް ޕަރޕަސް އިން އިންގްލިޝް 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ޕަރޕަސް ފޯ ޖެނަރަލްއިން އިންގްލިޝް 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
އިނގިރޭސި
ހަފްތާ ބަންދު
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ފޯ ޖެނަރަލް ޕަރޕަސް އިން އިންގްލިޝް 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ފޯ ޖެނަރަލް ޕަރޕަސް އިންގްލިޝް އިން 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
އިނގިރޭސި
ހަފްތާ ބަންދު
ލ.ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ 1

 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއް ފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ނުވަތަ، 900/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއް ފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ނުވަތަ، 900/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއް ފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ނުވަތަ، 900/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއް ފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ނުވަތަ، 900/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ވީމާ ، މި ކޯސްތަކަށް ވަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ، 6 އޮގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި ސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އަ ށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މި ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތާއި ކޯހު ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް www.ium.edu.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު 3022125 ،3022124 އަދި 7923247 ނަންބަރާ ގުޅުއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 މަތީގައި ދެންނެވުނު ކޯސްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްޞީލް ހޯދެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ https://www.ium.edu.mv/gazette/course-announcement-2020-june-intake/
ފޯ ޖެނަރަލް ޕަރޕަސް އިން އިންގްލިޝް 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
އިނގިރޭސި
ހަފްތާ ބަންދު
ސެމިސްޓަރ 1
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
އިންގްލިޝްއިން ބޭސިކް 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
އިންގްލިޝްއިން ބޭސިކް 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އިނގިރޭސި
ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
އިންގްލިޝްއިން ބޭސިކް 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ 1
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ

ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް އެދޭފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު
ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި:
 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފޯރމް
 ލިބިފައިވާ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ އަޞްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ.
 އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ.
 ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ 1 ފޮޓޯ.
 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި، ފުރިހަމަނުވާ ފޯމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
 ކޮންމެ ކޯހެއްވެސް ހިންގޭނީ މަދުވެގެން 15 ދަރިވަރުން އެކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުންނެވެ.
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅުއްވާނީ: 3022124 އަދި 3022125 ނަންބަރަށެވެ. ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހޮޓްލައިން 7923247 ނަންބަރަށެވެ.
 ކޯހާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަދި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ.
 އީ -މެއިލް ކުރާނަމަ، apply@ium.edu.mv އަށް މެއިލްކުރެވޭނެއެވެ.
 އޮންލައިންކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ ވެބްސިޓްގައިވާ އޮންލައިން ޕޯޓަލް admissions.ium.edu.mv((މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
04 ޛުލްޤައިދާ 1441
25 ޖޫން 2020